

**POSSIBLE ANSWERS FOR:**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI  
SEEMOGARE  
(Pampiri ya Bobedi)**

**NAKO: diura tse 2**

**MADUO: 80**

**KAROLO YA A****TERAMA****POTSO 1****DINTSHONTSHO TSA LERATO – L.D. RADITLADI**

- |       |  |       |     |
|-------|--|-------|-----|
| 1.1   | Sakoma, - a le nageng.   |       | (2) |
| 1.2   | O latela Kalafi.<br>O batla Mmamotia.<br>O tshabela Polao ya Ponalo.   | 2x2 = | (4) |
| 1.3   | O fitlhile a bolaya Kalafi.  |       | (2) |
| 1.4   | Sakoma o omantse le Ponalo.<br>A bolaya Ponalo.<br>A tsaya setopo sa ga Ponalo a se isa ntlong ya ga Kalafi. | 2x3 = | (6) |
| 1.5   | Ke mokapelo wa ga Sakoma.  |       | (1) |
| 1.6.1 | O makgakga.<br>O lonyatso.<br>O bodipa.  | 2x2 = | (4) |
| 1.7   | Yo nna ke mmolaileng ke mmona a le bogoma.   |       | (2) |
| 1.8   | Dintshontsho.<br>Lorato lwa bašwa.   |       | (4) |
| 1.9.1 | Mmamotia.  |       | (2) |
| 1.9.2 | Kwa ga Sakoma.   |       | (2) |
| 1.9.3 | Ponalo.  |       | (2) |
| 1.9.4 | Moratiwa.  |       | (2) |

- 1.10 Ee (1)
- 1.11 Mmolai: O bolaya Ponalo le Kalafi.  
 O lerato: O rata Mmamotia a be a mo lwele.  
 O megagaru: O ratana le Ponalo mme morago o rata Mmamotia.  
 Ke setswerere: O kgona go letsa sebentshola sentle. 3x2 = (6)  
 [40]

### KAROLO YA B

#### MABOKO

#### POTSO 2

#### SELELO SA MMOKI – M.C.D. MOGOTSI

- 2.1 Nako. (2)
- 2.2 Batho ba maloba ba ile.  
 - Ga re itse sepe ka tsa maloba.  
 - Dilo/kitso/thuto ya maloba ga e a kwalwa.  
 - Re setse ka letlhologelelo.  
 - Re setse ka go tshwantsha fela mo ditlhaloganyong. 2x3 = (6)
- 2.3.1 Neeletsano. (2)
- 2.3.2 Tlhatlhagano. (2)
- 2.4 Setso (se latlhegile e le tota). (2)
- 2.5 Bana ba gompieno ba lonao e bile ba rata go bua. (2)
- 2.6.1 Tshwantshiso. (2)
- 2.6.2 Tshwantshanyo. (2)
- 2.7 Lewatle. (2)
- 2.8.1 Lewatle le a phatshima le a baba. (2)
- 2.8.2 Lewatle le a phatshima, makhubu a lona e kete terena ka modumo e bile le a itsamaisa. (2)
- 2.9.1 Tema ya ntlha  
 marena: rena (3)
- 2.9.2 Tema ya bobedi  
 setimela: terena (3)
- 2.9.3 Tema ya boraro  
 Meropa: Mekgosi (3)  
 Babina: dipina (3)
- 2.10 Terena, Setimela (2)  
 [40]

**KAROLO YA C**  
**DINAANE / DITSHOMO**  
**POTSO 3**

*NTLHABELE DINAANE – Z.S. DIPALE*

- |        |  |             |
|--------|--|-------------|
| 3.1    | Diphologolo.   | (2)         |
| 3.2    | O ka bolaelwa lefela.<br>O se tshepe ope.  | (3)         |
| 3.3    | Mmutle o tshasa Tiholwe ka mokokoeyane mo maragong. Mmutle o a opela.                          | (4)         |
| 3.4    | O bolotsana. O ja mokokoeyane o pega Tiholwe ka molato.  | (3)         |
| 3.5    | Go bontsha fa le le molato le ikatihola.   | (2)         |
| 3.6    | Ga twe e rile.   | (2)         |
| 3.7    | Ke diphologolo.  | (2)         |
| 3.8    | Go itlhoma lotlhoko mo tlhogong.<br><br>- Di ntsha bodutu.                                     | (2)         |
| 3.10   | Mantsiboa.   | (2)         |
| 3.11   | Bana/Ditlogolo.  | (2)         |
| 3.12   | Ya bo e nna tsona tsotlhe.   | (2)         |
| 3.13   | - Di ruta puo.<br>- Di a tshegisa.<br>- Di ruta dingwao.<br>- Di ruta matswakabele a botshelo. | (2)         |
| 3.14   |  | (2)         |
| 3.14.1 | tsela  | (2)         |
| 3.14.2 | logadima   | (2)         |
| 3.14.3 | tlhobolo le lerumo   | (2)         |
| 3.14.4 | boroko   | (2)         |
| 3.14.5 | lokwalo  | <b>[40]</b> |

**KAROLO YA D**  
**DIKGANGKHUTSHWE**  
**POTSO 4**

**MMUALEBE – R.A. MALOPE**

- 4.1 Makeketa (2)
- 4.2 Botshelo ba lenyalong.  
Go tshepega ga batho/banna ba ba nyetseng. (3)
- 4.3 Ga-Mosetlha – o ne a ile go utlwisisa ka loso lwa ga mosadimogolo. (3)
- 4.4 Mogatse. (2)
- 4.5 O ne a na le maaka.  
- O ne a patagantshitse basadi.  
- O ne a sa batle go tlhadiwa. 2x2 = (4)
- 4.6 Re Ga-Rankuwa  
- O ne a na le mokapelo koo.  
- O ne a itumelela bana ba ba neng ba le koo.  
- O ne a sa omanngwe koo. (5)
- 4.7 Ke lebaka le leele Morongwe a sa kopane le Modisaotsile. (2)
- 4.8 Ba ne ba tsena sekolo mmogo. (2)
- 4.9 Di ne di sa mo letie go ithutela dikeri. (2)
- 4.10 Modisaotsile e ntse e le ramatlhajana, gonne one a kgona go dira matlhajana a gagwe go bona/fitlhelela se a se batlang. (2)
- 4.11 A go se duelwe. (2)
- 4.12 Ee, o ne a duelwa madi otlhe a neng a tshwanetse go a bona. (3)
- 4.13 Go batla go ratana le basetsana ba bantsi, le go nna a ntse a itswaleletse mo ofising (le basadi a ntse a le mo tirong). (4)
- 4.14 Go bifelwa le go šakgala ka ntlha ya go se duelwe kgotsa ka go nna a ntse a iswa kwa le kwa. (2)
- 4.15 Tse robedi. Morongwe a ile sekolong. Modisaotsile a dira. (2)

**[40]**

**KAROLO YA E****PADI****POTSO 5****MASAIKATEGANG A MAGODIMO – J.M.K. MEKGWE**

- 5.1 Go Khuduga. (1)
- 5.2 Mma Sedumo. (1)
- 5.3 E rekisa bojalwa. (2)
- 5.4.1 O batla go kopana le Rrankelenyana.  
O batla nnete ya loso lwa ga rraagwe. (4)
- 5.5.1 Botshelo jwa maphodisa.  
- Botshelo jwa dikebekwa.  
- Ga go sepe se se fitlhegileng mo matlhong a Modimo. (2)
- 5.6 O tshegetsa Khuduga go tsothe tse a batlang go di dira.  
Botsalano ba gagwe le MmaSedumo bo kaya se. (4)
- 5.7 Setswetsererere sa mosadi  
- Bontle jwa dipounama tse di emeng maphata  
- O ne a le montle ba bo mmabontle. (4)
- 5.8 5.8.1 Khuduga (2)  
5.8.2 Rrankelenyane (2)  
5.8.3 Mmakamogale (2)  
5.8.4 Rre Modise (2)
- 5.9 Ee (1). O ne a tthatlhosiwa kwa tirong. (3)
- 5.10 Ba ne ba lemogile Khuduga.  
- Ba ne ba batla go gobatsa Khuduga.  
- Ba ne ba batla go thiba Khuduga go se batlisisa ka bona. (6)
- 5.11 Nnyaya. O ne a tlogela tiro a ya bophodiseng (3)
- 5.12.1 Go mo tabogisa  
5.12.2 Go mo sola morago ka mafega (2)

**[40]**